



Vuk'uzenzele

Brought to you by Government Communications (GCIS)

Sesotho sa Leboa / English

February 2016 Edition 1



**Affordable
healthcare
on the cards
for SA**

Page 6



SOUTH AFRICA

**SA ready
for local
government
elections**

Page 9

**JOBS
INSIDE**

More funding support for students

Albert Pule and More Matshediso

Government has set aside an additional R6.912 billion to support university education.

Announcing the additional funding, Higher Education and Training Minister Blade Nzimande said this was a strong indication that government had listened to the concerns raised by university students last year during their march against university fee increases.

"As an immediate measure, we have resolved the zero percent fee increment for 2016 with universities, which amounted to R2.33 billion... University students who meet the National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) means test will not be required to pay upfront payments when registering this year," said the Minister.

The R6.912 billion additional funding includes the R2.33 billion for resolving the zero percent fee increment; R2.543 billion is for NSFAS to provide loans to assist 71 753 identified students, who were either partially funded or not funded at all in the past three academic years.

Minister Nzimande said students who have performed well and come from disadvantaged families will receive financial help from government.

The NSFAS has been allocated over R700 million for full bursaries for scarce and critical skills for the current year from the National Skills Fund (NSF).

"This funding is made available through the financial aid offices at universities, and students wishing to make use of these bursaries are advised to enroll for critical skills study programmes, which include science, commerce, health sciences, engineering and many others," said Minister



Higher Education Minister Blade Nzimande announced additional funding to help deserving students to complete their studies.

Nzimande.

The Minister said NSFAS has also earmarked R72.9 million in the 2016 academic year to provide financial aid to disabled students in universities.

"The department is committed to expanding access and success in our institutions for students who have special needs," said the Minister.

At technical and vocational education and training (TVET) colleges, government pays 80 per cent of the programme cost of the student's choice, with an additional allocation being made dependent on the type and severity of the disability.

"Government will assist students who display academic ability but come from poor and disadvantaged families through

NSFAS at all 26 public universities and 50 public TVET colleges throughout the country.

"NSFAS will be funding 205 000 first-time entering and continuing eligible students at universities and 200 000 students at TVET colleges in 2016 by providing student loans and bursaries totaling R10 million," said Minister Nzimande.

STATE OF THE NATION ADDRESS

by President Jacob Zuma

Thursday, 11 February 2016, from 19:00

Catch it live on television, radio and social media

Follow us on [Twitter](#) #SONA and participate in discussions on [Facebook](#) @GovernmentZA

Together we move South Africa forward

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lefa tšhelete ya go godiša ngwana e sego bjalo ina la gago le tla senywa

Noluthando Mkhize

Batswadi bao ba sa lefego tšhelete ya go godiša bana ga ba hlwele ba na le mo ba ka iphihlago. Mopresidente Jacob Zuma malobanyana mo o saenetše Molao wa Phetošo wa Kgodišo (Molao 9 wa 2015) gore e be molao wo o tla netefatšago gore bao ba sa dirego ditefo tša kgodišo ya bana ba senywe main age ba tšea dikoloto. Motlatšatona wa Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo John Jeffery o boletše gore Molao wo o dumelela go begwa ga motho yo a sa lefego tšhelete ya kgodišo ya ngwana go kgwebo ye fanago ka sekoloto goba ye sekasekago dikoloto gotee le gore mogolo wa gagwe o phatlolwe go tšwa go mongmošomo wa gagwe.

Phetošo ya Molao wa Kgodišo, 1998, e bile setlapele se segolo kudu sa kgoro ebile e nepile go hlabolla peakanyo ya tša kgodišo go ya pele. "Mo mengwagasomeng e mebedi ye fetilego Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo e be e ntše e ikgafetše go netefatša tšhireletšego ya bana mo setšhabeng sa rena.

"Ye nngwe ya setlapele seo se nago le khuetšo ye tseletšego maphelong a batho ke kgodišo," arealo Motlatšatona Jeffery.

O tlaleleditše ka gore Molao wa Phetošo wa Kgodišo o fetoša Molao wa Kgodišo go kaonafatša peakanyo ya kgodišo go sa letetšwe thumo ya tšhekatsheko ya Molao wo mogolo ka Khomišene ya Afrika Borwa ya Mpshafatšo ya Melao.

Molao wo mofsa ga wa swanela go bonwa bjalo ka wa ka thokwana ka ge e le karolo ya magato a mehutahuta a go naba ao a tsebagaditšwego ke kgoro go tliša diphetogo tša makgonthe kabong ya ditirelo go baholegi ba kgodišo.

"Magato a a hlomilwe go netefatša gore ka nnete basadi ba na le phihlelelo ye kaone ya toka le go fihlelela dikgorotsheko tša rena."

PEAKANYO YA GO LEFA KA ELEKTRONIKI (EFT)

Motlatšatona Jeffery o boletše gore peakanyo ya EFT e kaonafaditše ka fao tefo ya kgodišo ya ngwana e lefelwago. Peakanyo ye e dumelela batšwasehlabelo go hwetša ditšhelete tša bona ka matšatši a mane morago ga gore kgoro e amogege tefo.

"Ka peakanyo ya EFT, kgoro gabjale e kgona

go fetiša tšhelete thwi ka gare ga diakhaonto tša pankka tša baholegi."

"Se se tla boloka nako le tšhelete ya go tšea maeto a go ya kgorotsheko go hwetša ditšhelete tše. Mokgwa wo o bolokegile. Gabjale, 98% ya baholegi ba mo peakanyong ya EFT."

Motlatšatona o boletše gore bao ba sego gona peakanyong ya EFT gantši ke bao e sego badudi ba naga ye goba bao ba senago ditokumente tša Boitsebišo tše nyakwago ke dihlongwa tša dipanka ge go bulwa akhaonto ya pankka.

Kgoro e tšwelapele e rerišana le Kgoro ya Merero ya Selegae le dihlongwa tša dipanka go thuša badiriši ba.

"Ka peakanyo ya thwi ya tefo kgoro e laela moarabedi ka morago ga tumelelo ya moholegi gore moarabedi a lokele tšhelete ka gare pankka ya moholegi."

TLHOKOMELO YA TAOLO YA MOHLAKANELWA YA MELATO

Motlatšatona Jeffery o boletše gore kgoro ya gagwe e tsebagaditše Peakanyo ya Mohlakanelwa ya Taolo ya melato ye lotago mehlala ya melato go tšwa boingwadišong bja tirelok-gopelo ya kgodišo go fihla ge taelo ya kgodišo ya ngwana e fiwa.

"Go dira bjalo go tliša kabo ya ka pejana ya ditirelo tša kgodišo ka ge bontši bja mošomo wa dipampiri wo kgoro e bego e go dira ka matsogo o dirwa ka mokgwa wa eletroniki gabjale.

"Ngwageng wo mongwe le wo mongwe wa ditšhelete kgoro e gatela pele ka go kgetha bahlankedi ba tša kgodišo le banyakišiši go kaonafatša kabo ya ditirelo."

Go ya ka tona, mo mengwageng ya ditšhelete e mene ye fetilego, kgoro e hlatlošitše bašomi ditirelong tša kgodišo ka go thwala batho ba 247.

Ka 2015/16, bahlankedi ba tša kgodišo ba tlaleletšo le banyakišiši ba ile ba thwalwa.

Maikemišetšo ke go netefatša kabo ye lekane go ya thekgo ya batho mo gongwe le go gongwe fao ditirelo di fiwago batho ka nepo ya go kaonafatša peakanyo ya tša kgodišo nangeng ka bophara.

Go hwetša tshedimošo ka bottlalo mabapi le tša kgodišo ikopanye le mmoleledi Mulalo Netshisaulu mo go 012 315 1512 goba MNetshisaulu@justice.gov.za

CHILD MAINTENANCE CHECK LIST

- WHAT THE APPLICANT NEEDS TO BRING TO THE MAINTENANCE OFFICE AT THE MAGISTRATES' COURT WHEN MAKING AN APPLICATION FOR CHILD MAINTENANCE:
- NOTE: BRING THE FOLLOWING DOCUMENTATION TO THE MAINTENANCE OFFICE TO MAKE COPIES AND IF THESE ARE NOT AVAILABLE ON THE DATE OF APPLICATION PLEASE BRING THE DOCUMENTS ON THE NEXT DAY/AND/OR ON THE HEARING DATE.
- UNAVAILABILITY OF THE DOCUMENTS ON THE DATE OF APPLICATION FOR MAINTENANCE SHOULD NOT STOP THE APPLICANT FROM COMPLETING THE J101 APPLICATION (FORM A TO THE MAINTENANCE REGULATION), WHICH IS ATTACHED TO THIS CHECK LIST AS ANNEXTURE "B1".

DOCUMENTS REQUIRED FOR MAINTENANCE ENQUIRY/MEDIATION	Please tick off
1. An identity book (green book with your photo) or passport or drivers licence and or immigration permit	
2. Certified copies of the child/children's birth certificates	
3. Three months bank statement (LATEST)	
4. Three months proof of income (payslip) or the signed letter from the employer confirming your income.	
5. Physical/work address of the person responsible for paying the maintenance money.	
6. List of your income and expenditure e.g. water and lights bill, till slips for groceries, school expenses; medical and travel receipts, clothing accounts, etc.,	
7. Full name of parent/person responsible for paying the maintenance money.	
8. Copy of Decree of Divorce (in the case of divorce)	

AFTER THE TICK OFF ON THE CHECKLIST THEN MAINTENANCE SUPERVISOR SHOULD ADD HIS/HER SIGNATURE AND DATE, TO ENSURE ALL NECESSARY DOCUMENTS WILL BE AVAILABLE

MAINTENANCE SUPERVISOR

Signature:

Date:

WHAT THE RESPONDENT NEEDS TO BRING TO COURT WHEN APPEARING BEFORE THE MAINTENANCE OFFICER FOR ENQUIRY/MEDIATION

The respondent is require to bring all the required documents on the date of enquiry:

DOCUMENTS REQUIRED FOR MAINTENANCE ENQUIRY/MEDIATION	Please tick off
1. An identity book (green book with your photo) or passport or drivers licence and or immigration permit	
2. Three months bank statement (Latest)	
3. Three months proof of income (payslip) or the signed letter from the employer confirming your income	
4. Proof of physical work and residential address	
5. List of your expenditure e.g. water and lights bill, till slips for groceries, school expenses; medical and travel receipts, clothing accounts, etc.,	
6. Provide the copy of the maintenance court order if there is a maintenance court order against you in another court	
7. Birth certificates of all your other biological children other than children in question	

NB: THE MATTER WILL NOT BE POSTPONED BECAUSE OF LACK OF THE ABOVE- MENTIONED DOCUMENTS, SO IT IS COMPULSORY THAT THE MAINTENANCE OFFICER /CLERK EXPLAIN THAT THE PARTIES SHOULD COMPLY WITH THE REQUIREMENTS ON THE RETURN DATE.



the doj & cd

Department: Justice and Constitutional Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dintlha ka moka tše o hlokoago go di tseba ka wili

Noluthando Mkhize

Tsela ya go netefatša gore bao o ba rtago ba hlokomelwa ge lehu le go wela ke go ngwala wili.

Wili, ye tsebegago bjalo ka testamente, ke tokumente yeo go yona motho a rulaganyago seo se swanetšego go direga go bohwa bja gagwe ge a hlokofofala.

O ka kgetha motho goba batho ba go bitšwa baabalefa elego bao ba tla sepedišago bohwa bja gago ge o hlokofetše.

Motho yo a dirago wili o bitšwa gore ke modirawili (e kaba monna goba mosadi).

"Ge re hlaloša lentšu le 'wili' ka polelo ye bonolo re kare ke lenaneo la ditakatso tša motho ge a hlokofofala."

"Wili ke mo motho a hlalošago ka fao a nyakago gore dithoto tša gagwe di abelanwe ka gona. Potšišo ke gore ge o be o na le dithoto, ke mang yo o bego o ka rata ge a ka holega go tšona" arealo Cecilia Mphela, Motlatšamolekgotla go tšwa Lekgotleng la Kgorotsheko ya Godimo ya Afrika Borwa Lekaleng la Gauteng leo le bopago karolo ya Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo.

DINYAKWA TŠA WILI YA MAKGONTHE

Go ya ka Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo go tloga ka 1 Pherekong 1954 wili e swanetše gore a ngwalwe. E ka ngwalwa ka letsogo, ya tlanywa goba ya gatišwa.

Modirawili o swanetše go saenela wili yeo kua mafelelong.

Mosaeno wa modirawili o swanetše go dirwa

pele ga dihlatse tše pedi tše nago le tsebo.

Ge wili e na le matlakala a go feta a mabedi, letlakala le lengwe le le lengwe ntle le letlakala la mafelelo la wili le swanetše go saenwa ke modirawili goba a saene kae goba kae mo letlakaleng leo.

Le ge e le gore modirawili o swanetše go saena matlakala a wili ka moka, ke fela letlakala la mafelelo la wili leo le hlokoago go saenwa mafelelong a wili.

Mokomišinaro wa dikano o swanetše go hlatsela gore o kgotsofaditšwe ke sebopego sa modirawili le gore wili ye saenetšwego ke wili ya yena modirawili.

Mokomišinaro wa dikano o swanetše gore gape a saene letlakala le lengwe le le lengwe la wili, a ka saena kae goba kae mo letlakaleng.

GO KGETHA MOABALEFA

Mphela o boletše gore ge o ngwala wili go tšwelela monyetla wa go kgetha moabalefa.

"Yo ke motho yo a tla bego a sepediša le go abaganya dithoto go baholegi."

Bohwa bja motho bo arogantšwe ka dithoto tša gagwe le dikoloto tše a nago le tšona go tloga ka tšatši la lehu.

Go sepediša bohwa go ra gore go kgoboketša goba go tšea taolo ya dithoto ka moka tša mohu, go lefa dikoloto tše mohu a di tlogetšego go tloga tšatšing la lehu le go lefa tšhelete ye šetšego gore e abaganywe go bajalefa ba maleba ba mohu go ya ka fao ba ngwadilwego ka wiling.

Mphela o bolela gore ge go ngwalwa wili motho o swanetše gore a be le bonyenyane



bja mengwaga e 16 a be maemong a maleba a kgopolo le gore a be le dihlatse tše pedi tša go ba le mengwaga e 14 le go feta bao ba ka kgonago go fa bohlatse ka kgorotsheko.

"Ga go hlokege gore dihlatse tša gago di bone wili. O ka ingwalela wili ka bowena goba wa kgopela motho yo mongwe gore a go ngwalele yona."

O tlaleleditše ka gore baeletši ba tša ditšhelete, boramolao le dipanka ba ka fa dikeletšo ka fao wili e thalwago ka gona.

Mphela o boletše gore batho ba bantši ba rata go šomiša dipanka gore di ba thuše go

ngwala wili gomme seo sa dira gore pankka e feletše e le moabalefa wa diwili tšeo batho ba di ngwadilego.

"Mo mabakeng a bjalo dipanka di tla ikgokaganya le baholegi ka ga wili. Batho ba dula ba fiwa keletšo ka nako tšohle gore ba tsebiše baholegi ba bona gore ba na le wili."

Bakeng sa dinyakišišo/tlhokomelo ya bareki: chiefmaster@justice.gov.za
Mogala: 012 406 4805
Fekese: 086 5444 893

POLOKEGO LE TŠHIRELETŠEGO

Ntšha mahlo dinameng ka bosenyi bja inthanete



Lt Col Erica Holtzhausen

Go no swana le dinaga tše dingwe go ralala lefase Afrika Borwa le yona e kotsing ya bosenyi ka inthanete. Go ya ka ba Ditirelo tša Sephodiša sa Afrika Borwa (SAPS), Afrika Borwa e lobile R5.8 bilione bosenyeng bja inthanete ngwageng wa 2014.

MaAfrika Borwa a mantši a go fihla 47% ao a šomiša dillathekeng tša sebjalebale ebile batšwasehlabele bosenyeng bjo bja inthanete.

Go panka ka inthanete ke ya mathomothomo ye basenyi ba ba e lebeletšego ka mahlo a mahwibidu mono Afrika Borwa.

Bosenyi ka inthanete ke mediro ya bosenyi ye

dirwago ka dikhomphutha goba ka inthanete.

Dibaerase tša khomphuthara le di-*software* tša borukhurukhu, mathadinhakwe a inthaneteng le diimeile tša boradia ke ye mengwe ya mekgwa ya go tlwaelega yeo basenyi ba e šomišago go hwetša tshedimošo ka ga batho yeo ba e hlokgago go dira bosenyi bjo.

Magareng ga Pherekong 2011 le Phato 2012 go bile le melato ye begilwego ye 90 000 ya batho bao ebilego batšwasehlabele boradieng bja diimeile gotee le R94 milione ye lobilwego go tšwa dipotleng tša batho o tee ka o tee.

Diimeile tša boradia di laetša modirišaimaile gore a etele wepsaete fao a kgopelwago gore a bee tshedimošo ya gagwe mabakeng bjalo ka *password*, karata ya sekoloto, nomoro

Ka fao o ka išireletšago ka gona:

- O seke wa rwalolla dingaparetšwa tša imeile goba wa tobetša dilinki tša go belatšša. Pheletšo ya tšona e kaba gore tshedimošo e a šwahla le gore tshedimošo ye bohlokwahlokwa e fetišetšwe mafelong a mabe.
- Lekola ditheo tša gago tša tšhireletšo tša Facebook o be o kgethe go sebošwa ka SMS goba ka imeile ge mothotsoko a leka go tšena akhaontong ya gago go tšwa sedirišweng se sa tsebjwego.
- Ntšha mahlo dinameng ka dipapatšo tša mešomo tša bofora inthaneteng fao dintlha ka ga wena le senepe sa gago di nyakegago.
- Mekgato e swanetše gore nako le nako e lekole sephethephethe netwekeng.
- Šomiša *password* ye tiilego mo sellathekeng sa gago gore o šireletše tshedimošo ya gago.
- Rwalolla fela mananeotirišo a go tšwa methopong ye botegago.
- Šomiša mekgwa ya tefo ye bolokegilego ge o dira ditheko go tšwa sellathekeng sa gago.

ya lengolo la boitsebišo goba dinomoro tša akhaonte ya panka.

Yuniti ya Bosenyi bja Elektroniki ya SAPS (ECU) e hlomilwe ka 2011 go rarollana le bosenyi ka inthanete le bosenyi bja elektroniki.

- MaAfrika Borwa a ka bega bosenyi bja inthanete bjalo ka bohlokwa ka go letšetša Senthara ya Megala ya Phedišo ya Bosenyi mo go 08600 10111.
- Phedišo ya Bosenyi ke senthara ya bosetšhaba ya megala ya go ba le bašomi ba babotšišiši ba dinyakišišo bao ba hlahlilwego bao ka moka ga bona ba nago le bonyenyane bja tlhahlo ya botseka ya motheo.

Moprikatiri Piet Pieterse, moetapele wa ECU, o boletše gore mošomo wa yuniti ya gagwe ke go hlahlamolla bosenyi bja dikgwebo bjo akaretšago bosenyi bjo beakantšwego bja dihlopha le difala tša go bega tsogolekobong. "Go na le mehuthaha ya bohlatse bja ditšithale bjo emelago karolo ye kgolo kudu ya dinyakišišo tša maphodiša ebile e ka hlatsela gore e bohlokwa ka go fetišiša thekgong ya tšhekišo ya mehuta ye fapafapanego ya bosenyi," a realo Moprikatiri Pieterse.

Go ya ka SAPS bosenyi bja inthanete ga bo sa hlwele bo le mabapi le bao ba inyakelago go humana dipeakanyo tša khomphutha go ka ithabiša goba go hlatsela gore e ka dirwa.

Basenyi bao ba dirago bosenyi bjo ba ipopile dihlopha ebile ba iteka mahlatse go batho bao ba dirišago ditirelo tša inthanete. Go sa kgathale gore bosenyi bjo ke bja go ikhola ka mašelang goba ke fela matšhošetši baneng, nnete ke gore ditlamorago tša bosenyi ka inthanete bo šiša nama tša mmele ebile bo kaba le ditlamorago tše mpe ikonoming.

* Lt Col Erica Holtzhausen ke lelolo la SAPS.

Ditirelo tša thekgo go batšwasehlabele ba melato ya tša thobalano

Sinenhlanhla Mkhwanazi

Batšwasehlabele ba bosenyi bja tša thobalano bjale ba tla hwetša ditirelo tša lerato, tša mafolofolo le tše thekgago maikutlo ka Dikgorotshoko tša Melato ya Thobalano tše tsebagaditšwego ke Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo.

Malobanyana mo kgoro ye e tsebagaditše Dikgorotshoko tša Melato ya Thobalano kua Durban (KwaZulu-Natala) le Atlantis (Kapa Bodikela). "Morero kgolo wo o akaretšago bontši bja mošomo wa kgoro ye ke go netefatša gore batho bohle mono Afrika Borwa ba bolokegile le gore ba dule ba ikwa ba bolokegile," arealo Tona ya Toka le Ditirelo tša Tshokollo Michael Masutha nakong ya ge go be go tsebagatšwa Kgorotshoko ya Atlantis ya Melato ya tša Thobalano.

Tsebagatšo ya dikgorotshoko tše ga e bope fela karolo ya boikgafo bja kgoro khumanegong ya ditirelo tša toka go batšwasehlabele ba melato ya thobalano eupša e kgontšha gape le Molao wa Phetošo ya Molao wa Bosenyi, Molao 32 wa 2007 (Melato ya tša Thobalano le ye Amanago le Yona).

Ka kgwedi ya Phupu ngwageng wa 2012 Sehlophatšho sa boeletši sa Tona mo Kahlolong ya Merero ya Melato ya tša Thobalano (MATTSO) e kgethilwe go nyakišiša kgonagalo ya go tsebagatšaleswa ga dikgorotshoko tša melato ya thobalano mo nageng. Ka Phato 2013 MATTSO e hlagišitše tigelo ya go mpshafatša dikgorotshoko tše 57 tša selete go re e be dikgorotshoko tša melato ya thobalano mo lebakeng la mengwaga e meraro.

"Go tloga ka Phato 2013 kgoro ye e hlomile dikgorotshoko tša melato ya thobalano tše 43 tše šomago go ya ka mmotlolo wo šišintšwego ke MATTSO. Re phegelela go aba ditirelo tše lebantšwego go batšwasehlabele," arealo Tona Masutha.

Dikgorotshoko tša melato ya thobalano di aba ditirelo tše ikgethilego tša thekgo ya batšwasehlabele go efoga go ba motšwasehlabele labobedi le letšhogo motšwasehlabelelong wa bosenyi wa tša thobalano ka go swara motšwasehlabele ka seriti le go netefatša bosephiri bja gagwe.

Mmotlolo wo o mofsa o nepile gape go hlabolla direiti tša ditatfatšo melatong ya tša thobalano le go fokotša nako ya go hlaganela melato ye go tloga ka letšatši la ge molato o begwa maphodiseng go fihla ge molato o



Tsebagatšo ya Dikgorotshoko tša Melato ya tša Thobalano e ra gore batšwasehlabele ba na le ditirelo tša go ba le mohola.

rungwa.

"Reiti ya tatofatšo ye amanago le melato ya tša thobalano e hlatlogile ebile mo kotareng ya mathomo ya 2015/16 Lekgotla la Bosetšhaba la Bosekiši (NPA) le bontšhitše 71.1% ya reiti ya ditatofatšo," arealo Tona Masutha.

KGOROTSHOKO YA MELATO YA TŠA THOBALANO YA DURBAN

Ge a be a bolela kua tsebagatšong ya Kgorotshoko ya Melato ya tša Thobalano ya Durban, Molaodipharephare Nonkululeko Sindane o gateletše gore go tsebagatšwa ga kgorotshoko go laeditše boikgafo bja kgoro go rarollana le dikgaruru kgahlanong le dihlopha tše lego kotsing ya dikgaruru tše mo setšhabeng.

Maloko a setšhaba a na le tshepo ya gore dikgorotshoko tše di tla thuša go lwantšha tlhobaboroko ya dikgaruru tša thobalano setšhabeng. Nomthembu wa go tšwa Chersterville gola KwaZulu-Natala o hlagišitše maswenyego a gagwe mabapi le tiragalo ye gononelwago ya go katwa ga leseala dibeke tše pedi ka 2010.

"Re tshepa gore ka thušo ya Kgorotshoko ya Melato ya Thobalano ya Durban molato wo gononelwago wa go kata o tla šalwa morago," a realo. Molaodi wa NPA gola Kwazulu-Natala ebago Mmoleledi Moipone Noko o tšhepišitše gore o tla šala molato wo morago.

Maloko a mekgatlo ye sego ya mmušo le maloko a setšhaba ka kakaretšo ba hlohletšwa go šoma mmogo le mmušo go

lwantšha dikgaruru tša thobalano setšhabeng.

"Ka nepo ya go aga setšhaba se bolokegilego le naga ye bolokegilego, mmušo o swanetše go tšhepela mo thekgong ya maloko a mekgatlo ye sego ya mmušo. Ke fela ka tšhomišanommogo mo re ka kgonago go rarollana le bosenyi le go netefatša gore batho ba rena ba ikwa ba bolokegile," arealo Tona Masutha.

Mmotlolo wo mofsa wa dikgorotshoko tša melato ya thobalano o fana ka ditirelo tše latelago:

- Ditirelo tša boitukišetšo bja kgorotshoko: Lenaneo le le go seboša ka ditšhepedišo tša kgorotshoko, ditirelo le mehola ya yona. Lona le nepile go go thuša gore o be hlatse ya makgonthe ka kgorotshokong. Ka letšatšikgwedi la tšheko, o tla amogelwa ke Mohlankedi wa Kgorotshoko wa Boitukišetšo (CPO).
- Ditirelo tša bommaditsela: Ge o le motšwasehlabele wa ngwana goba motho wa bogole ka mogopolong, mosekiši o tla dira kgopelo go kgorotshoko go go dumelela gore o fe bohlatse ka phaphošing ya ka sephiring ya go fana ka bohlatse ka thušo ya mmaditsela. Mmaditsela o tla fetišetša dipotšišo go tšwa kgorotshoko a di lebiša go wena ka mokgwa wo o tla mo kwešišago.
- Phaphoši tša go leta tša sephiri bathong babagolo le batšwasehlabele ba bana: Phaphoši ya ngwana ya go fa bohlatse e na le fenišara ye hlametšwego ka tsela

ya go ikgetha go fihlelela dinyakwa tša bana bao matswalo a bona a arošitšwego. Phaphoši ye e na gape le lefelo la go bapala, senthara ya go bala le sofampete ya go ikhutša. Phaphoši ya batho babagolo ya go leta le yona e loketšwe fenišara go dira gore boitemogelo bja ka kgorotshoko e be bjo kgothatsago go batšwasehlabele.

- Ditirelo tša dipotšološo tša letšhogo pele ga tšheko le ka morago ga yona: CPO o tla go sepediša dikopano tša dipotšološo tša letšhogo pele ga tšheko le ka morago ga yona pele ga ge tšheko e ka thoma le ka morago ga ge e šetše e phethagaditšwe go go thuša go rarollana le letšhogo la tiragalo yeo.
- Phaphoši ya ka sephiring ya go fa bohlatse/ditirelo tše sa bonwego ke bohle tša kgorotshoko: Ge o le hlatse ya motho wo mogolo molao o go dumelela gore o fe bohlatse ka peakanyo ya thelebišene ye tswaleletšwego ge o ikwa o lokologile go dira bjalo. Se se netefatša gore ga o hlokege go ba felo gotee le mogononelwa ge o efa bohlatse.
- Ditirelo tša tefelo ya hlatse: Kgoro e abela hlatse ka ditafelo tša go akaretša disenyegelo tša senamelwa tša go ya le go boya le dijo ge a sa ntše a le ka kgorotshoko.

SENTHARA YA TLHOKOMELO YA THUTHUZELA SEBAKENG SA ATLANTIS:

Bjalo ka karolo ya ditirelo tša thekgo ya motšwasehlabele Tona Masutha o tsebagaditše Senthara ya Tlhokomelo ya Thuthuzela (TCC) ya Atlantis Sepetleleleng sa Wesfleur. Di-TCC ke dinolofatši tša ema gatee tša ditirelo fao dikgoro ka moka tše bohlokwa mo go kgoboketšeng tshedimošo go arabela motšwasehlabele le go itukišetša tšheko ye atlegilego le lego gona felong le tee. Go na le mafelo a TCC a 55 a go aba ditirelo tša boikgafo go batšwasehlabele ba dikgaruru tša thobalano a go a 50 a šomago ka bottlalo ge a bapetšwa le a 38 a mo ngwageng wa ditšhelete wo fetilego.

* Sinenhlanhla Mkhwanazi o šomela Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo.